

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 cèntims.
 Fòra de Palma » 2 1/2 »
 Números atrassats » 4 »

Sonarà cada dissapte, si té veyent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta a conta de 16 números.

CONVERSA

PILLADA AL VÒL DIUMENGE PASSAT QUANT LA GENT SORTIA DES SERMÓ DE SANT JUSEP, QUE PÒT SERVÍ DE SERMÓ DE COREMA.

Un ròtlo de pagesos devant es portal de l'Iglesia d'un poble que no cal nombrá, acabat l'Ofici des dia de Sant Jusep, tayavan rama à n'es predicadó; y entre mil còses, ne vatx sentí una que per lo xocant, lectors de L'IGNORANCIA, la vos vuy contá.

—Vòls que 'l diga (deya un) que no l'he entès à n'aquest sermó. Ni va morí màrtir, ni parlaren may d'ell. Sant Antoni va essé un gran Sant, però aquest? ni fa miracles, ni cura de cap malaltia. Que vòls que 'l diga? No sé à ne que vé tanta fèsta. Una de dues: ó no 'u saben predicá, ó no va fè gran cosa en aquest mon. Francament jò no li tench la pia.

—No sias clòs, (deya un altre). Sant Jusep no es un Sant de renòu. Es un menestral, modèle de menestrals, que visqué ignorat com molts altres Sants, que ningú sap qu'hajan passat p'el mon. Qu'heu tròbes pèste, juntà sa més gran riquesa espiritual amb sa més gran humildat? Podè tení moltíssims de bens y riqueses y no volè rès més que s'obediència y sa pobresa? No es tot òr, no, tot lo que lluhu. Y vòltros en no lluhí ja no vos agrada: profit, profit.

—Qu'entens tú d'axò? (deya un altre.) Vòls sèbre qui era Sant Jusep? Ydò escolta aquest cuento que vòl dí més d'ell tot sòl, que molts de sermons y llibres plegats.

Un dia se morí un veyet molt devòt de Sant Jusep, bòn homo ferm, però mal gèni; per no rès tirava es barret en es fochi; fòra d'axò era honrat y just à carta cabal.

Enseguida prengué ets atapins y partí cap al Cèl.

Era un dia que Sant Pere s' havia axecat de mala lluna, duya es barret à les onze y mitja, y fregantsè ets uys, feya grans estiraments.

El sent Tomeu, (qu'aquest era es nom des veyet), tocà amb pòca fòrsa y humildat. Sant Pere treguent es cap p' es finestró digué:

—Ja vā.

Y obrintli amb males retranques li demanà sa plagueta des conta de sa séua vida.

El sent Tomeu tremolant ley doná, y quant Sant Pere vé sa suma de ses séues rabietes ley torná amb mals mòdos, diguentlì:

—Coranta àns de Purgatori, y beseu.

A n'el sent Tomeu, com es regulà, li caygué molt malament haversè de beure aquest glop tan aspre, y comensá à fé potadetes y suplique y llamentos per veure si mouria à compassió es còr de Sant Pere, però aquest estava impenetrable com una ròca.

En bònahora el sent Tomeu se recordà del gran Patriarca, y el fé cridá.

Encara no l'vé dins sa Porteria quant s'ajonoyá à n'es séus pèus y à llàgrima viva exclamá:

—¡Sant Jusepet gloriós! no me desampareu; ijò vos he estimat tant! vuytanta àns he estat suspirantvos y ara m'en fau está coranta en el Purgatori. ¡Sant Jusepet, no me dexeu! Jò no heu feya per mal; tenia aquell gèni, i y qu'hey poria fé jò?...

—Axeca 't, (li digué Sant Jusep.) Calla, no plòres, ja 'u arreglarem. Jò vendré à está amb tú en el Purgatori si p'el cas.

S'en entrá y dirigintse à Sant Pere li fé varies reflexions, diguentlì qu'era un devòt séu, que li tengués consideració y que 'l dexás entrá.

Sant Pere que no estava d'humò, digué que *nones*, que no entraria; y aquesta es téua, aquesta méua; ja entrará, ja no entrará.

—Ara heu veurem, (digué Sant Jusep.)

—Ara heu veurem, (contestá Sant Pere.)

Y ja son partits à ventilá ses séues pretensions devant Sant Miquèl y à la vista matexa del Pare Etèrn.

Devant aquell que té amb sa ma sa balansa més justa y s'espasa més fina, esposaren ses séues rahons.

Coneguent Sant Jusep que Sant Miquèl com que volgués pesá massa fi y doná sa rahó à Sant Pere, fregantsè es front digué entre sí mateix:

—Ja t' haurejò.

Y sense esperá sa sentència d'un plet que ja 'l veya perdut, dirigintse à Maria Santíssima li digué:

—Maria, pòt es manto y anem. Jò me carregaré sa caxeta de ses eynes que cap feyna tenim per aquí dalt per ara.

Maria Santíssima es sa séua espòsa, y encara que fós à disgust séu, no tengué més remey que seguí.

Ja estava dreta y per à partí quant Sant Jusep, li digné:

—¿Y que t'en vens tota sola? ¿Es fiy que no va amb sa mare? Donalí sa ma y per avall falta gent.

El Bòn-Jesús, com à bòn fiy, i qu'ha via de fé? Altre remey no li quedá que apareyarsé per partí.

—¿Y que ja 't penses está llesta? (replicá Sant Jusep.) ¿Que no ets la Reyna d'els Angels? ydò amb tú, cap avall. ¿Que no ets la Reyna d'els Arcàngels? ydò amb tú per lo mateix; fòra peresa. ¿Que no ets la Reyna de tots els Apòstols, Màrtirs, Confessòs, Verges y de tots els Sants? ydò tothom per avall. Allá ahont va es poal va sa còrda.

Sant Pere estava estorat. May les havia hagudes amb Sant Jusep. No sabia que li passava quant veya tota la Cort Celestial apareyarsé per seguí à sa séua gran Señora la Reyna del Cèl. Ses estrelles s'ofuscavan y els querubins deixaren, per un instant, d'entoná ets himnes de glòria. Sant Pere, amb sos uys esglayats, mirava el Pare-Ètern com que di: «Señó, i no'm direu qu'es axò que passa?

El Pare-Ètern capeljant y admirat de veure aquell gran moviment, li digué:

—Pere, Pere! Tant prim vòls mirá qu'anam à quedá tots sòls. ¿Que li hem de fé? Es precis fé bona mesura à n'es manestralets. Deixa 'l entrá, y d'avuy en devant obri ses pòrtes de par en par à tots es séus devòts, y no les tornes armá may més amb ell. Tenguent per espòsa à una dòna tant Santa, y essent

pare d'un fiy tant poderós, no se li pòt negá rès.

Aquesta fonch, ignorantors lectors, sa conversa d'aquells pagesos, qu'encara que contada à estil del mon y de la pagesia, té es seu saborino axí mateix, y sobre tot mos esplica lo que pòden devant Deu es trabay, sa modestia, sa resignació y es sufriment, virtuts totes simbolisades en sa persona de Sant Jusèp, y qu'han d'acompanyà sempre à tot manestral per viure aplé.

UN SOLLERICH CIUTADÁ.

QUI ES CONFRARE PREN CANDELA.

¡Que molts n'hi ha 'vuy en dia
P' el mon que van enganats,
Y de tots ells replegats
Pòden fé gran confraria!
Qu'està molt rich un somia,
Un soldat qu'es General,
Alcalde un Municipal,
Qu'es Arquitecto un mandoble,
Y ningú vòl essè pòbre.
Molts patejan d'aquest mal.

¿Vèys alia aquell homonet?
Pòt essè també un confrare,
Ja té frys, y molts, y encara
May ha perdut es cantet.
Sens'ell, diu, rès va condret,
(S'entén, en questió de cant)
Jò l'escolt d'en tant en quant
Allà dalt la Bòna-Nòva,
Y per ses còstes ja pròva,
De puja cantussetjant.

Però el pòbre va enganat;
Se pensa tení gran vèu,
Ni en Uelam tal hòmo creu
Se pòt posá al seu costat.
Si he de dí la veritat
May podrá sortí à rotllada,
Té vèu d'auveya escañada
O de llòca ben rabiosa,
Y ell se creu tenirla hermosa.
¡Sa candela, ley heu dada?

¿Vèys aquell tan enlestit?
Diu que té dèu possessions.
¡No'l cregueu! jò pòs missions
Qu'encara dèu es vestit.
¡Molta fam haurá patit!
Y hasta y tot no estrañaria
Que se pàssas qualche dia
Badant sa boca à n'es vent
Entretenguent sa talent.
Dauli Candela; feys via.

¡Quin Municipal! ¡Jesús!
¡Fa una cara d'enfadat!
Llavò aquella gravedat...
Que de parlaris m' escús.
¡Sabeu perque fa s'armús?
Perque diu qu'arribaria
Que ningú el respectaria:
Perqu'es qui té autoritat

Ha de tení dignitat.
Candela à sa Señoria.

¿Vèys aquella tan mudada?
Sòls gasta en ròba y modista,
No vòl dù vestit de llista,
Perqu'es cosa massa usada:
Y no vol tení criada
Ni tampòch pentinadora
Tot perqu'es gent xarradora:
Y s'aygo sense volado
Diu que li fa mal. ¡Cuidado!
Dauli candela à sa señora.

S' altre dia conversava
Un manxadó de La Sén
Y deya:—Jò à n'es Te-Dèu
Era l'òrga qui manxava:
Y si acás desafinava
Còm digué el seño Climent,
No era per falta de vent.
¡Que venga altre manxadó!
¡Sòls no serà escoltatdó!
Dauli candela rebent.

J. M.

UN MATRIMONI DEL DIA.

Una pagesa que vengué fa pochs dies à Ciutat, se trobá devés sa pòrta de Sant Antòni amb una ciutadana amiga seu molt antiga.

—¡Bones tardes, Margalida!
—¿Quin señal qu'ets per Ciutat? (pregunta à sa pagesa sa ciutadana.)
—Fieta, còses del mon..... Som venguda à comprá quatre frioleres qu'he mesté y estich de lo més cansada.

—Diguesmè, iy qu'has comprat?
—M'en duch una pessa de drap per fé llansòls, una de cotonet per camies, molt de cotó de Manresa per fé calses amb mòstres de mòda, un vestit nègre, unes faldetes d'escambray, altres dues d'endiana cartona de ses més fines, dues d'endianeta més senzilles, devuyt mocadós de fil, quatre volants y sis rebosillos. Y la setmana qui vé, si Deu ho vòl, tornaré per comprá un cantarano, ròba per uns marfagons y per uns matallassos, plats y escudelles, un poch d'obre fina y algunes cosetes més.

—Vaja, vaja, ja estich contenta, (respongué sa ciutadana), à lo que vetx axò es cosa de casament.

—Si, fieta; aquest pich si no s'espeña la cosa, crech qu'al cap y à la fi casarém na Maria.

—¿Y la dèus casá amb aquell mosso-netxo que la festetjava ja fa temps?

—No, fieta; ell ja fa devés tres mesos que la va dexá, y de llavò ensá festetja amb so que la vuy casá.

—¿Y de que fa aquest enamorat nou?

—De ferré; y totduna que serán casats vòl pará botiga y ella será sa mestressa, y crech qu'es podrán passá una vida com Sant Jusèp y Maria; perque à n'es

méu veure estarán de lo més bé. Fieta; que vòls que t'diga, jò totduna que vatx veure sa mala passada de s'allre, que després de tants d'ans l'havia dexada, vatx fé es méu pensament y vatx comprende que no era del tot fàcil per sa méua fiya pescá un partit un poch regulá, y me vatx proposá es casarla amb so primé que la m' demanás. La vatx sermoná una mica, li vatx fé ses reflexions que sòl fé una mare; la vatx enllesti, la vatx fé aná de balls, y totduna que li sortí aquest partit, li vatx aconsenyá que li fés sa traveta; y amb una paraula toles aquelles còses que sap una dona d'esperiència bònes per enganxá un homo.

Ella, còm era pròpi, pensava encara amb so primé amó y li parexia que no podria essè felís amb un'altra; en fin, de pròntz hey repará una miqueta perque ell ja té coranta un ans, no es desmés guapos, es un poch curt de conversa y à més de tot axò bastant japerut, cosa que no sòl agrada à ses fadrines d'avuy en dia. Ara ja s'es conformada perque veu que no hey ha altre remey, y per quedá fadrina val més qu'es cas.

Algunes vegades he tengut es disgust de sentí que li diuen: «Maria, tu has quebrat. ¡Tan vey y el vòls per casat!...» Ella baxa ets uys, fa sa mitja riaya y respòn amb apagada veu: «Qui no pòt més, morí se dixa.»

No te cregues qu'à pesá d'essè ja perut y tení coranta un ans, sia un homo qualsevol; lo qu'es diu jò el trop de lo més bòn atlòt; únicament té un mal vici qu'es s'essè un poch jugadó y de vegades s'es seguit perde es doblés y havé de demaná sa setmana à n'es seu mestre per adelantat, segons m' han informada; però axò no es rès perqu'es ben regulá que se compònga en essè casat. També me digueren qu'es vespres anava de cassinos fins à les dues y que qualche vegada en sortia un poch torbat, però axò es cosa de fadrins. Ja se sap, ell s'han de devertí en essè es temps. En essè casat tot axò s'haurá acabat.

—¿Y encara heu tropes poch? (no pogué ménos d'esclamá sa ciutadana.) Bossa de jugadó no ha mesté tancadó.

—Ja 'u sé, fieta, però qu'hey hem de fé. Qui no té altra gat amb aquell se combat: y una de nòltros ha de prendre ses còses axí còm vénen. Jò no vuy que se qued per tia.

—Però sa téua fiya no li passa d' hora encara y pòt esperá un jove conforme.

—Ca, ca. De casarsé prest no s'en apanedan may. Qu'es cas que tot lo demés son viòles.

—Si tant determinada estás, no sé que dirte més. Recordet, però, de que n'essè casada ja no hey haurá remey y no esperes compostura d'ell, perque s'adagi ja 'u diu: *Génio y figura hasta la sepultura.*

M. DULEY.

SÓMIT.

Vatx somiá qu'à un jardí
Entre ròses y clavells
Molt més garrits que tots ells
Hey vivia un xerafí,
Era dòna ò era huri,
Còs singit ò criatura,
Pues tanta era s'hermosura
Y tant lo seu resplandó
Que quedant cego d'amó
No veia aquella figura.

Sa méua vista enlluernada
No'm dexava veure clà;
Axixí se va acostá
Y'm doná una tal mirada
Que feu quo'l còs fés flamada,
Y fos ò no fos ilusió
Tot es còs me feu menció
Al mirarme fit à fit,
Fent despertá dins mon pit
Una molt ardent passió.

De musselina vestia,
Duya es cabeyos amollats,
Y brodat à n'es costats
Flòrs que los diuen d'un dia;
Lo seu front blanch estreña
Una corona qu'es fé
De suaus flòrs de tarongé
Y llimonera mesclades,
Me doná moltes besades,
Dins sos brassos m'estrengué.

Era bella còm l'aubada
Còm ses ròses dins l'Abril,
Còm sa paumera gentil
Ben feta y molt agraciada.
Era dolça sa mirada,
Era rossa còm fil d'òr,
Dols consòl perque lo plor
Baña s'engrogahida galta,
Y sa séua cara esmalta
Sa puresa de son còr.

Dos miñonetos molt hermosos
Tenia, tèndres amichs,
Qu'una besada amb passichs
Li davau molt cariñosos;
Y en tant en tant tots goxosos
Còm aucellets fuyts des niu
Per sa vorera d'un riu
Cantan, botan y s'encalsan,
Ara botan, ara s'alsan,
Van à ella y los sonriu.

—Mon espòs, lo meu espòs,
(S'exclama ella amb gran amor,) Tú serás lo meu señor
Y jò esclava des téu còs;
Si vèsses lò molt que gòs
Jugant amb ta cabeyera,...
Rés més gran el còr ja espera
Que viure en es téu costat,
Essent ja ta compaïnera
De pena y felicitat.

Còm si fermat amb cadenes
Estigués de pèus y mans

Sense pare ni germans
Que les me fesssen mil bñes,
Estava tenguent ses vènes
Plènes de bullenta sanch,
Quant veia aquell lliri blanç
Qu'amb son amor me brindava.
¡Y jò allà tranquil m'estava
Fermat còm catiu al banch!

¡Figurauvos quin esglay
Vatx pendre jò al despertá!
Quant casat me vatx trobá
Amb una dòna que may
M'ha fet ni'm fará papay
Perqu'es mal garbosa y fèya,
Es paluda, té morfèya,
Grossa y fòrta còm un bòu,
Casí amb tothòm mòdu rendu
Y sempre me fa alulèya.

UN FERIT D'ALA.

XEREMIADES.

Es molt ilustre Ajuntament de Palma
ha baratat sa molta ilustració que tenia
amb una Excelència tan gròssa còm sa
d'un Ministèri.

Esperam còm à consecuència d'aquest
barat que d'avuy endevant sa llum de
s'alumbrado sera excellent, excellents tots
ets empedrats de Ciutat y excellent s'estat
des seus fondos.

Així heu véssem va dí es cégo.

**

Ara que s'Ajuntament ha suprimit
sa Banda que tenia, un Diari tròba que
amb motiu d'haverli concedit es tractament
d'Excelència, es Retgidós n'haurán
d'úsá una parescuda à sa des Cavallés grans creus.

¡Ydó axí! ara que no ténen Banda,
per lluhi sa banda voldrian que s'en
possassen.

Si vòlen, bé heu pòden fé, sense cap
gasto. Encara dèuen teni ses bandes de
sa Banda, que vendrian còm s'anell al
dit.

¡Y à fè qu'estarian curros es Retgidós
amb sa banda, maldament no tenga
sa corporació cap creu!

**

Abans per parlá per escrit amb s'Ajuntament
de Palma era necessari comensá
per dirli Mis; ara se fa precis comensá
amb un Etxem.

**

Un pagès des qui eran diissapte à Ciutat
per s'entrega de quintos, quant va
veure tanta gent à sa Plassa de Cort,
preguntà à un des qui estavan aturats:

—Diga, señoret, i per que está aquí
tota aquesta gent?

—Perque vénen à doná s'enorabòna
à s'Ajuntament.

—Y per qué?

—Perque li han donat es tractament
d'Excelència.

—¿Y axò que vòl dí tractarló bé amb
sos consums?

—Supòs que sí.

—¡Pel-la-vera-creu! ja diré jò à n'es
nòstro Batle que demani aquest tractamen-

ment. ¡Que bé que mos cauria!

**

Es carros, cotxos, galeretes y tramvies
corren per dins Ciutat qu'es un
portento. Debades esclafan dònes y
enganjan nins, no escalivan ni s'autoridat
hey pòsa remey. Ses Ordenances
Municipals son lletra mòrtà à n'es
pareixa y un que vá p' es carré no pòt anà
distret per no essé victima d'un instrument
d'aquesta casta.

Gracies à Deu qu'ara no haurem de
està alèrta à n'es cans, però bò seria
que també posasen morral à n'aquesta
altre casta de cans que mossegan amb
ses ròdes.

**

¿Sabeu ahont es es centro exacte de
s'excelent ciutat de Palma? Jò vos ho
diré. Hey ha un carré al costat des
Banch Balear qu'abans no passava y li
deyan Carreró d'En Escursach, y ara
passa donant volta en es Banch. Dins
aquest carré un' hora després de pòst
es sol, cercau un punt qu'hey ha qu'hey
fa excellent fosca y está adornat amb
unes males parets y quatre ó cinch recons
bruts y à un d'aquests recons foschs,
desolats y excellents famés, es més pròp
de Cort, está matemàticament col-locat
es centro de sa capital de ses Balears.

**

A sa província de Girona pròp de
Barcelona, ja tenen sa filoxera dins una
viña. ¿Y còm es estat axò? Es mateix
propietari de sa viña ha confessat qu'es
mal li vé de quatre empèlis de planta
francesa que li enviaren.

Per quatre serments petites d'una
nòva planta que volia teni, ara se queda
sense viña, ell y tota sa séua província.

Hagués obehit ses lleys que prohiben
sa séua introducció.

Ara també, nòltros qu'encara estam
libres d'aquest mal prenguem llum de
na Pareta y per satisfà un capritxo no
mos esposém à arruiná tota sa nòstra
illa. De cuanta casta de planta forastera
vulguem, à Mallorca n'hi ha. No es
necessari comanarla de fòra. Tot es es
sébre qui la té y demanarni serments.

Ara qu'estam bé, hem de mirá lluñy
per no caure pròp; sobre tot nòltros que
estam guardats per s'aygo de la mar y
es mal no pòt vení tot sol sinó que'l
mos han de dû apòsta. Per lo mateix
visquem alèrta.

**

No dexta d'essé una coincidència ben
notable es que à n'es sorteо de sèt cuadros
que se va fé dimecres en es Ho-

mento de la Pintura treguessen una sòrt perhom es President y es Secretari de sa Sociedat. Y à propòsit de rifes de cuadros, ¿que deuen esperá es dia des Jodici final per fé sa rifa des premiats à n'es Certámen de s'esposició? Tots es qui ténen billets de sa rifa aquesta, amb sos doblés des billets ja haurian goñats interessos. Es un assunto que s'allarga ja tant, que dona ánsia à n'es públich, porque sap que *Malaltia llarga parenta de la mort.*

¡Vaja unes còses rares que passan per Mallorca.

**

Aquesta setmana passadá sabent un atlòt llogat que feyan sa *Mòrt y Passió* tractá d'anarla à veure y en lloc d'anà à n'es Circo va aná à n'es Teatro ahont hey ha es nins italians.

Quant torná à ca-séua li demaná l'amo si li havia agradat sa *Mòrt y Passió*, y contestá:

—M'ha agradat molt, sobre tot es ball que feyan derrera cada acte.

Ja heu dèu essè llest aquest atlòt.

**

Corren veus de qu'aquesta primavera el Rey y la Reyna han de vení à fermos una visita. Axí heu han contat es periòdichs. També n'han corregudes de que l'Papa vendria a establirse à Mallorca.

Nòltros no sabem quin fonament puga tení aquesta noticia; però si fos certa mos n'alegrariam p'és beneficis morals y materials que reportaria sa nostra terra amb un hoste de tanta importància y dignitat. Tal volta avuy dia no hey haja un lloc en el mon més aproposit p'és séu estalje tranquil y segú, fins qu'haja passat sa borrasca que corre el pòbre. Y lo qu'es à Mallorca no creym qu'hey hagués ningú que no n'estigués content de sa séua venguda.

**

Diuen qu'un francés s'ha proposat passá de Fransa à Algé amb un globo un dia d'aquests; per lo mateix podrà essè que pás per demunt Mallorca, y serà còsa de veure si arriba à passá.

Donám sa noticia à la pagesia porque no's cregan, si al cas succeheix, qu'allò sia còsa de *lo alto*, y avisin totduna ses autoridats per sa protecció que puga havè mesté s'atrevit *aeronauta*.

COVERBOS.

S' altre dia un des nòstros ignorants va aná à una casa ahont hey trobá una *polla* que pretenia de sebre parlá molt bé. Després d'una convèrsa moguda sobre còses indiferentes, ell va esclamá despedintse:

—Bònes tardès tengan, amb permís de vostès jò m'en aniré per avall.

—¿Qu'has près purga? (li replicá sa *polla*.)

—No; tú si que n'has de mesté prendre porque tens sa llengo molt bruta.

**

Un cabó fét del dia, deya à n'ets soldats:

—Vòltros vos rëys de mí, y tant mateix si vos feys contes sèbre tant com jò, sou uns ases.

**

Un *petrimentre* era sord, però s'incomoda molt quant ley deyan; y un dia qu'acompanyava unes señores, un amich, per riurerse d'ell, retirantse un poch, li fé señes amb un dit y posant ses mans à sa boca, à mòdo de trompeta, comensà à remana es morros dantli entenent que l'cridava fòrt. Ell tot furiós s'en va correns de cap à ell y li diu:

—Vamos, *hombre*, ¿perque crides tant? ¿que creus que no te sent?

**

Un cavallé molt rich, dexá en es séu testament llegats per tots es séus criats, y sa siguiente advertència:

En es majordòm rès li deix, perque fa vint anys que manetja es méus caudals.

**

Un jove menescal deya à un missè amich seu:

—Que t'penses, anit he somiat que en es Jutjat de Sant Antoni des carré de Sant Miquèl, era ca l'Inquisidó.

—Mira quina casualitat, (li contestá es missè un poch picat,) jò he somiat lo mateix, però qu'era es Carnatge.

—Però hey deus havè vist molts de còrps.

—Sí, però encara hey havia més ases morts.

Amb aquestes y altres indirèctes se picaren fort ferm, però encara se donaren sa mà perque'n el dia s'usa, encara qu'hey haja tants d'emperòns.

**

—Si acas algun dia vòls posarte amb negòcis, pòts contá amb jò que t'ajudaré amb tot quant podré; (deya un homo à un compaño seu.)

—Desgraciadament ja may me podré posá amb negòcis perque som un pòbre.

—¿Y axò qu'hey impòrta? Posarsè amb negòcis es posarsè amb sos doblés d'ets altres.

**

Dèu individuos d'una matexa familia que no tenian rès que menjá s'entretenian en rezá el Rosari. Quant arribaren al *Nostro Pà de cada dia* cridá un d'ets atlòts:

—Mumare, axò se dèu havè de dí entre dents.

PORROS-FUVES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Ses obres fan es mestres.*

SEMLANSES.—1. *En que té cames.*

2. *En que dona llum.*

3. *En que té dents.*

4. *En que paupa.*

TRIÀNGUL.—*Cartell-Carté-Cart-Car-Ca-C.*

CAVILACIÓ.—*Correu.*

FUGA.—*Clau d'or obri qualsevol pañy.*

ENDEVINAYA.—*Una milòca.*

GEROGLIFICH.

: + d : Christ ya : l +

QUIDAM IGNARUS.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla un relligie à una font?

2. ¿Y un escrivá à un gall?

3. ¿Y es Seminari à una Bolsa?

4. ¿Y un llibre à n'es camps?

ID.

QUADRAT DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides horizontal y vertical, digan: sa 1.^a retxa, lo que fa un llagost; sa 2.^a, lo qu'hey hau à un joch de cartes; sa 3.^a, un animal; y sa 4.^a, unes cartes de joch.

UNA PADRINA CASADA.

PREGUNTES.

1. ¿Qu'és lo que amagan més ses dònes?

2. ¿Qu'és lo qu'estiman més ses dònes de sa séua esbelta persona?

3. ¿Perqu'és qu'à Mallorca casi totes ses polles coixetjan des pèu dret?

J. S.

CAVILACIÓ.

CAN ANA TRO

Compòndre amb aquestes lletres es nom d'un móble de novianes.

DUCH D'ETCHEM.

FUGA DE CONSONANTS.

JA..OU..A.O.A.E.E.EU.A.U.JO.

UN ESTODIANT DE LA SOPA.

ENDEVINAYA.

Ses joves me volen bé,

De ses véyes som delit,

Y quant més m'enfat y crit

Més respècte se me té

UNA FANERA.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vitus.)